

# САНАА ОЛОХ

ХАБИАТ  
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ  
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 10 (7385) Төхсөний 26 күнэ. Олгуоруньук ● Сманита 1 солж. 50 харчы

## ● ТЫА СИРИН БҮГҮННҮТЭ

### „ДЬЭЭДЬЭ“ КӨМӨТҮГЭР ЭРЭЛ СУОХ

ТОЛОН. Бу аман туу-  
гар уралы дьалдалах  
хайлалж. Биднигитин  
борор буоллааха, хайдах  
эрэ туууута ситэн биэр-  
бэтэх дьэни санатар.

Бу соторуаагыта Сэ-  
бэйттэниг дьалдаллам-  
мыт нэбиллэн аатын тодо-  
ру сүшүүт сиргэ икки тө-  
лефон аппараттаахтар.  
АТС дьэтин-уотун бө-  
лөмүнүн олооруолор эрө-  
ри, кабель, провод суу-  
буттан иккибит курдуктар.  
Почтамара бу икки-  
тан «көстөн турар» сир-  
дэ байгастар-аатар икки-  
та аралылар. Иккин  
кабинета сайын ахсын  
икки айдаанын бөрт  
эрийнин быһаарылар.  
Иарыйдааха-сүтэххэ Му-  
гуудай эбэтэр оройуон  
кабинет барылар. Не  
суоллар олобуллуба  
эрдэйдиллэрэ — биэр ий-  
балла, Ангар буоллааха,  
ити курдук бара туруо-  
ха сөн.

Араас таһыныах депу-  
татарыгар бочумнаах  
болуоруостары балаача  
туруорса, наһаатар кил-  
дартара сатаабыттар эрө-  
ри, кааһи туолбата эл-  
бээн барбыт. Ол курдук,  
улаханиттан ыллааха,  
Саха Республикатын депу-  
татарыгар В. П. Кудрин-  
ка сэттэ кааһи бөрүл-  
бэиттэн, ол иһингэр депу-  
тат байгэ көрөһүүгэ  
эрэрибэиттэн, икки бү-  
гүн иһингэ туһунтара  
суох. Холбоур, респу-  
бликанын үбүлэмнэ туу-  
ларга бэдэрээччи бу-  
луу, оскуола материал-  
най баһагыгар үбү көрдө-  
рүү, 100 төбөҥө таас на-  
риһаанын виспермен-  
талынай хотону тууу, ос-  
куола, физзал бырайы-  
гыт олоһторуу эгин кур-  
дуктар ууга таһы бырах-  
пыгытын өһингэ суох  
хаалыттар. Вилгитин,  
былдан турар, тоһо да  
кыахтаах депутат үбү-  
харчыны наһаанын то-  
рууга быһа тутан ылар  
кааһи буолбатах. Ол да  
буоллар, В. П. Кудрин  
тууу да биллэрбиттэн  
хомоолдор, Уансайыан,  
наһаа муолууттар, «дыа-  
дылар» көмөлөрүгэр  
эрэ сүшүүт бадахтаах.

Ити баһаанын быһа-  
нын ортүгөрү көрдөххө,  
Аттан өртүөн, билгитин  
байгэи байгэ салыһа-  
гыт кыаһыт икки. Толо-  
дор сарыантыга эрэлдэ-  
ра ол. Байгитин быһа-  
нын сайдар суолга тур-  
дулар. Маньаха быһаас  
бары орсанара, структу-

ралара иһостара баар  
буолдулар. Олорго тир-  
дирон үлэ, байгэи көрү-  
нүү хайыһы-үйэ сарыла-  
мыт, бастаны хардылар  
бааллар.

Урукку ортүгөр манна  
бурдуи хаһайыстыбата  
сайдыбата, диннаммитэ,  
сүдү, сыны тутуулан  
производственной уча-  
стык быһыытын балаача  
кыаһырыбыта. Кэлин сы-  
гы заводун отделениета  
буолбутунан, бу салаалар  
салгы сайынанылаах-  
таахтар. Онон да буо-  
ло, нэбиллэн дьалалтатын  
байылыгынан аммат С.  
С. Игнатъев производст-  
воны быһаччы байгэ са-  
лайар. Олохтоох дьалал-  
та иһингэ олоһу-дыаады,  
поммунальнай хаһайы-  
стыбаны көрүү-һепи су-  
луустата тэриллбит. Бу  
үлэни сүрүнүүр иһингэ  
отделениета бригадынар,  
механика Н. Е. Алексан-  
дров буолар. Онон, бу  
дыаалта эбэтэр отделе-  
ниета үлэтэ, ирээтэ даспа-  
на, техника иһингэ ту-  
һаһыллар. Иһингэ быһы-  
гы курдук элбэх төһөн-  
лээх-таһыһаах кыһык-  
ка бэрэ көрүөн оло-  
ролдор. Кыһыга дойдуга  
оттоммут от баар. Аны  
ыраахтан таһыһаа ысы-  
быттар. Нэбиллэнгэ,  
тэрилтэлэргэ оту-маһы  
т и а и и эмиэ  
итиһингэ үгүс-элбэх сү-  
сүлгөһө суох быһаарыл-  
лар. Оттуу маһы собо-  
туонкадаанын суботун-  
ньук күүһүнүн барар  
эбит. Быһыһыны да он-  
нук былааныһылар. Нэ-  
биллэнгэ кыаммат, чэ-  
чэтиннэн туһаныахтаах  
аранатыгар мас муус  
урут киирэр, сорохторго  
отделениета отуан эһиэ  
көмөлөһүт.

Салгы заводун иһингэ  
тууу биригээдэлэхтэр,  
Онон байгэ кыаһынан ту-  
тууга да сэргэхсини баар  
курдук. Ангардас аасныт  
сылга 4 квартиралаах оло-  
рор дьэ, хонтуора, Отох  
Алаас сайылыгар эмиэ  
олорор дьэ, типовой ти-  
тингэ хаһайыстыбанын  
иһингэ тутуулан үлэ-  
бэрэлибиттэр. Ону таһы-  
нан бэдэрээччилэрингэ  
25 миэстэлээх арчынай га-  
раж туттарбыттар, Оттоон  
үүжүүт сылга баа осө-  
улахан. Сага 4 квартира-  
лаах дьэ бырайыагынан  
балыһа, икки 4-түү көр-  
үралаах олорор дьэ, 50-  
нүү төбөҥө икки хотон  
туттарар, садалыыр бы-

лааннаахтар. Осө байгэ-  
рэ дьэ булан лекария  
астарарга туруорсаллар.  
Онуоха олохторо кэлэи ту-  
рар. Кыһыһаа баар—  
сага кулуунтара үлэ-  
һирбөтө. Маньаха ко-  
тедьнай олоһун таһыта,  
теплогресса тардыһыта  
кыайтарбатах.

Сир иһосторо үлэ  
уруунуттан балаача иһэ-  
ник кытыллар. Завод ту-  
рахтаах культураларын  
ыһыта манна баар. Ы-  
дырыһагы мөлтөх сылга  
куһагана суох көрдөрүү-  
лэмниттэр. Барыта 450  
тонна бурдуи валовой үү-  
нүүтэ ылыһылыт. Аны  
250 тонна сиблэс, 50  
тонна күөх үүнөһүннэ от-  
туу ылыһыттар. Эриһигэ  
Эриһитин аатынан сох-  
тоон салыһынай сизэтин  
булуммуттар. Ваардаах  
дьон быһыһынан бурду-  
гу атыһыттар биэрбиттэр  
уонна окко атаһаһыга  
туһаммыттар. Элбэх сыл-  
лаах оту үүннэри эмиэ  
баар. Ол сирдэра үкэс  
солуруу эһэр олоһулуна.  
Маһатах дьон 190-ча ге-  
тардаах сирдэра сорох  
сылга 300 тоннага таһы  
оту биэрэр эбит. Быһы-  
һын Таппалаахтарыттан  
70 тоннаны ылыһыттар. Ха-  
һаадага бырайык оло-  
һуулан баран үбэ кестубак-  
ка үлэтэ төхтөһүт. Ма-  
чингэ, холуһа тэһилтэн-  
нэһин умуһаака сана-  
таллар.

Мээндийэ учаһастар 10  
мил сайыдык туттарга су-  
ла ылыһыттар. Манна бу  
сөһүн салааһыны биэр  
нэһин сир биэһон быһа-  
тарга суотталааллар. Ол  
иһаһиһиһа-уот, күрүө-  
һаага туттуулаһынар мас  
сөһөһтэн кыһааратын-  
һыттар.

Иһингэ үчүгэй ортү-  
гэр, кыраһаан да буол-  
лар, сыһаа уларыһыны  
баар. Салаалта дьонно бары  
элдэрдэ, үлэ-  
түр ыдыһыттар санааны  
көтөһөр.

Тутууга сипһингэ турар  
дьэһэ холоһуот нэбиллэн-  
гим бары өртүөннэ ситэ-  
хотон, дьонунан туолан,  
үлэни иһиргитэи оло-  
дор... Онуоха, кыра уча-  
астары сайынанын про-  
грамматтар да иһобитин  
быһаһынан, Толоһго  
таһтан көмө баар буолара  
хайаан да иһада.

С. СМЕРНИКОВА.

Төхсөһүнү 21 күнүгэр  
Дьоскуускайга «Холбос»  
респотребсоюз пайыри-  
таахтарыан предствител-  
лэрин муһыһада буолан  
иһта. Онно иһингэ деле-  
гаттарбыт: райпотребсоюз  
бырайыһаһыһыт пред-  
седателэ Г. С. Платонов,  
председатели солбуһааччы  
А. Г. Григорьевса, Диринг  
сельготун председателэ С.

### „ХОЛБОСКО“ ТҮМСЭН

И. Никитин, оройуон дьа-  
лалтатын баһыһа И. С.  
Сивцев, «Холбос» респот-  
ребсоюз төһиһэр отделени  
начальнига В. Е. Игнатъев  
уонна Саха Республикатын  
правительствотун предсе-  
дателни солбуһааччы Е.  
А. Борисов кытыһыны ыл-  
дылар. И. С. Сивцев уон-  
на Е. А. Борисов тыл эт-  
тилэр.

Муһыһааха республика  
32 оройуонуттан 108 деле-  
гат сарытты. Иһингэр  
бизэ болууруоһу дьүүлэ-  
стилэр.

«Холбоско» оптовой-  
коммерческой иһи тар-  
лиһнэ. Аны мантан ыла  
райсохоттар «Холбоһу»  
кытта дуоһаарга олоһу-  
ран эрэ үлэһиллэрэ кө-  
рүлүһнэ.

«СО» көрр.

## ЫЙААХ ОЛУС БЭРТ. ОТТОН ТУОЛУУТА?

Народнай депутаттар оройуоннаады кыра  
сэбэһтэра байгитин учараттаах муһыһаа-  
бастакы болууруоһунан Саха Республикатын  
правительствотун норуот үөрэһиритигэр про-  
грамманын, Саха Республикатын Президентэ бу  
салаада туһааннаах Ыйаадын, правительство  
ону олоһо киллэрингэ туһулаһыт уураахта-  
рын тоһоруу туругуу туһууан норуот үөрэһи-  
ринин оройуоннаады управлениетын нача-  
льнига М. А. Никифоров информацийын иһиттэ.

### ЫНААДЫ САЛГЫНГА ЫНААМЫАХХА

Саха Республикатын  
Президентэ М. Е. Никол-  
лаев 1992 сыл муус у-  
стэра таһаарбыт үөрөх-  
төһини сайыннарар дьа-  
һаллар туһаарынан Ыйа-  
дар үөрөхтэһин эһитин  
тоһуударствениай үбүлэ-  
һи схематыгар төрдү-  
төн уларыһыһтары кил-  
дэрэргэ, үөрөх үөрөһө-  
һилэригар туһаныла-  
бакка хаалгыт үп бид  
жеска төттөрү ылыһы-  
бат, үөрөхтэһини сайы-  
нарын фондатыгар хаал-  
ларыһаалар дьон эһилэр.

Президент ити эһи-  
те оройуонга тутуһулу-  
бат. Сорох иһиһыктер  
дыһалтаһарын баһыһы-  
гара оскуолаһар байы-  
һын үһтэри байгэра бас  
билнига киириһэри

## НАРОДНАЙ ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААДЫ СЭБИЭТТЭРИН XV СЕССИЯТА

(Информационная иһитиннэри)

Бу дьыл төхсөһүнү 22 күнүгэр народнай депу-  
таттар оройуоннаады Сэбэһтэриин XV сессията буолла.

Сессия бастакынан «Оройуон сайдыһын сүрүн  
хайыһаларын барыһы туһунан» болууруоһу дьүүл-  
лэстэ. Барыһа бирдин салаанын арааран ылыһас  
тыһыһы, оройуон дьалалтатын баһыһа И. С.  
Сивцев онордо. Ол кинигэтин депутаттар уонна  
сессияда ыһарыһабыттар тутта дьүүлэһингэ төһи-  
дилэр. Барыта 10 күн тыл эттэ: И. П. Попомарев  
— депутат, «Наммага» баһыһай хаһайыстыбатын  
салааһааччыта, А. Х. Павлов — депутат, Хатылы сель-  
советын председателэ, Д. Ф. Чевалов — депутат, ки-  
һи таһастыыр комбинат рабочаһа, В. П. Чичигинаров  
— депутат, оройуоннаады тыһ хаһайыстыбатын уп-  
равлениетын начальнига, И. А. Пидигин — депутат,  
«Мугудай» салгы заводун директоора, А. А. Ша-  
рин — депутат, оройуоннаады капиталнай тутуу  
управлениетын начальнига, И. И. Кандискай — де-  
путат, народнай студия салааһааччыта, Т. В. Носев —  
депутат, «Алма — Даймонд» акционернай об-  
щество председателэ, И. И. Филиппов — депутат,  
Одьулуун баһыһай хаһайыстыбанын ассоциа-  
циһын председателэ, Т. Н. Хомутова — депутат,  
Алабар орто оскуолатын учууһала, Г. Н. Алексеев  
— депутат, оройуон кылааһынай враһа, Н. Н. Ам-  
мосов — депутат, Чураһчытаады дьовус тутар пред-  
приитне начальнига, В. В. Ершов — Хатылы наһи-  
дэһин дьалалтатын баһыһа, Н. С. Жирков — Чу-  
раһын сельсоветын председателэ, С. П. Макаров —  
Салаһи нэбиллэһин дьалалтатын баһыһа, М. Н.  
Павлов — оройуоннаады сир комитетын председателэ.

«1993 с. нэбиллэһингэ олоһун-дыһаһын хаачы-  
һыга социальнай саһаас туһунан» болууруосна да-  
кылаһы оройуон дьалалтатын баһыһынан бастакы  
солбуһааччы Н. Н. Попов онордо.

«Бюджет туолуутун уонна 1993 с. оройуон бюд-  
жетын барыһын туһунан» дакылаһы оройуон дьа-  
лалтатын үкэс отделени начальнига М. Н. Мохначев-  
скай онордо.

Бюджет барыһын дьүүлэһингэ тыл эһилэр: И.  
Н. Аммосов — депутат, В. П. Чичигинаров — депутат,  
Д. И. Выграфов — депутат, расчётнай-кассовый иһи  
начальнига, В. М. Неустроев — депутат, Чураһчы ор-  
то оскуолатын директоора, Г. С. Колесов — депутат,  
Одьулуун нэбиллэһин дьалалтатын баһыһынан сол-  
буһааччы, И. Ф. Попов — депутат, Амматаады оло-  
санаторийын кылааһынай враһа, Г. Н. Алексеев —  
депутат.

Сессия бары дьүүлэһиллэбит болууруостарга  
туһааннаах быһаарыһлары ыһыһа.

Манан сессия үлэтин бүтэрдэ.

Балаһыһаһына Халһыһааха  
ордук ыраахан.

Учууталаһар дьэз тут-  
тар түбэлтэлэригар каһи-  
талынай угуулар суотта-  
рыгар дьэз сметанын ко-  
руллуһуот сманатын 75  
бырайыһанын үбүлүүр ту-  
һунан Ыйаах 2-ис туһу-  
гар эһилэр.

— 1992 сылтан көрү-  
лөһтөһөх ити чэһчэтин үп  
суоһунан эһиэ көрүлү-  
бэтэ, — динр управлениета  
начальнига.

### ҮӨРЭТИН ИС ХОҺОНО УЛАРЫНАР

Саха Республикатын  
Президентэ уоһа аатта-  
мыт Ыйаадын олоһо  
киллэрингэ тирэх буолар  
правительствотун уураада  
таһыһыта, норуот үөрө-  
һиритин программада  
кыһыһыбата.

М. А. Никифоров:

— Программа олоһу-  
һунан оройуонга үөрэтин-  
һитин ис хоһоонун ула-  
рата тутар программа  
оһоһулуһуота Диринг, Со-  
лоһеһе оскуолаһара уон-  
на интернат-оскуола өһе-  
верментальнай оскуола-  
лар быһаһаһарынан үбү-  
лөһөн аасныт сымлаһтаһа  
үлэһиллэр. Быһыт Му-  
дун, үлэ садалаһа илик.  
(Бүтүүһүн 2 с стр. көр-)





